



**2023/24 THULAGANYETSOTIRO YA BOSETŠHABA YA NGWAGA E E BOLEDITSWENG YA ITSHETLELO:
SETSWANA PUO TLALELETSO YA NTLHA: MOPHATO 7 (KGWEDITHARO 1)**

KGWEDITHARO 1				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
BEKE 1	Tekanyetso ya motheo kwa sekolong. Go tlhola kitso ya pele ya barutwana go bona gore mekhino e fa kae. Tshedimosetso eno e dirisetswa go bona gore ke eng se se tshwanetseng sa dirwa go tselelsa ditirwana tsa go ruta le go ithuta.			
2	<p>Theetso ya kgangkhutshwe</p> <ul style="list-style-type: none"> Tlhopho dikakanyokgolo le tsa tshagetso go tswa mo kgangkhutshweng Tsaya dintlhathuto Abelanang ka dikakanyo le maitemogelo le go bontsha tthaloganyo ya mareo Araba dipotso 	<p>Ditlhangwa tsa dikwalo:</p> <p>Dikgangkhutshwe</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo tsa setlhangwa sa dikwalo: Jaaka baanelwa, semelo le tshobotsi, poloto, kgotlhang, lemorago, maitshetlego, moanedi le thitokgang <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa buisetsa go tthaloganya</p> <ul style="list-style-type: none"> Fopholetsa le go gokaganya kang le se o se itseng Araba dipotso Ipopete bokao Sosobanya (Dirisa temana go sosobanya) <p>Sala morago dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga puiso (Itsise setlhangwa) Ka nako ya puiso (Diponagalo tsa setlhangwa) Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka, tthatlhoba) 	<p>Kwala thadiso ya kgangkhutshwe</p> <ul style="list-style-type: none"> Sala morago ditlhokego tsa sebopego le setaele Baamogedi ba ba totilweng <p>Maitlhommo le bokaelo</p> <ul style="list-style-type: none"> Momagano ya ditemana Tlhopho ya mafoko <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Ipaakanyo Go kwala setlhangwa sa ntlha Poeletso Tseleganya Go tthotlha diphoso le go tthagisa <p>Kwala thadiso o latela dikgato tsa go kwala</p>	<p>Dira ka mafoko:</p> <p>Mainagotlhe, mainatota, bongwe le bontsi, maina a a se nang bongwe, mainakongwa, mainakgopolo le ditlhopho tsa maina</p> <p>Dira ka dipolelo:</p> <p>Dipolelonolo, dipolelo, pakajaanong, pakaphethi</p> <p>Mopeleto le matshwao a puiso:</p> <p>Khutlo, phegelo khutlokhutlo/khutlwana, phegelwana, thakakgolo, ditlhaka tse dinnye</p>

KGWEDITHARO 1				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
3-4	<p>Go reetsa le go buisana ka leboko</p> <ul style="list-style-type: none"> Aroganyang dikakanyo le maitemogelo le go bontsha go tthaloganya mareo/dikgopolo Araba dipotso Tthalosa gore goreng o rata leboko le le rileng <p>(Leboko) Puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng</p> <ul style="list-style-type: none"> Segalo, tsholetsego ya lentswe, kapodiso, dikapolelo, tebaganyo ya matlho Ela matshwao a puiso tlhoko Dirisa puo ya mmele e e maleba 	<p>Setlhangwa sa dikwalo: Leboko</p> <p>Diponagalo tsa leboko:</p> <ul style="list-style-type: none"> Popego ya ka fa gare ya leboko: Dikapuo/puo ya botshwantshi/ morumo, moribo Popego ya ka fa ntle ya leboko: Mela, ditemana, mofuta wa mokwalo (fonto) Bokao jwa puo ya botshwantshi: Maikutlo, thitokgang le molaetsa <p>Dikgato tsa go buisa</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga puiso (Itsise setlhangwa) Ka nako ya puiso (Diponagalo tsa setlhangwa) Morago ga puiso (Araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka, thathoba) <p>Go buisa le go lebelelela go tthaloganya</p> <p>Setlhangwaponno: Khathunu/ sekgemetšhana sa khomiki</p> <p>Sebopego, dipudula tsa mafoko, tlhagiso ya puo ya sefatlhego, puo ya mmele, lemorago, motsamao, go ela matshwao a puiso tlhoko, tlhopho ya mafoko, tiriso ya puo ya botshwantshi maikaelelo a mokwadi wa khathunu.</p> <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go buisetsa go tthaloganya:</p> <ul style="list-style-type: none"> Go okola le go tlovisa matlho Go buisa ka tsenelelo Go bopa bokao jwa mafoko ka go dirisa dikgono tsa kgaogano ya lefoko 	<p>Boitlhamedi: Itlhamela leboko</p> <p>Melawana ya ditemanatheto ya leboko:</p> <ul style="list-style-type: none"> Popego ya temana Tiriso ya makopanyi go gokaganya Tiriso ya mefuta e e farologaneng ya dipolelo, bolelee le popego Kgelekiso/kgatelelo ya mafoko le puo ya botshwantshi <p>Kwala leboko</p> <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go dira ipaakanyetso Go kwala setlhangwa sa ntlha Go boeletsa Go tseleganya Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa 	<p>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng.</p> <p>Dira ka mafoko:</p> <p>Nyenyefatso ya maina le megatlana, mainatswako, mainakgoboka, madiri: mafeledi le mafetedi, maemedi, marui</p> <p>Bokao jwa mafoko:</p> <p>Ditumanosi, maadingwa, maele, diane, poeletsomodumo, tshwantshanyo, tshwantshiso, malatlhelwa, maetsi, malatodi, makaelagongwe</p> <p>Matshwao a puiso: Kgaoganyo ya mafoko, khutlo, phegelwana</p> <p>Tlotlofoko mo bokaelong</p> <p>Poeletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadileng</p>

KGWEDITHARO 1				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 1: TIRO YA MOLOMO <ul style="list-style-type: none"> Puisetso-godimo (Maduo 20) (Simolola ka tiro e, mo kgweditharong 1 mme wediwe mo kgweditharong 2 fa go rekotiwa maduo.)				
5-6	<p>Go reetsa tekathaloganyo</p> <p>Nopolo ya Padi</p> <ul style="list-style-type: none"> Tlhalosa dikgato tsa go reetsa Go tsaya dintlhathuto Araba dipotso <p>Tlotla le barutwana ka padi e ba e buisitseng mo tirwaneng e e fetileng</p> <ul style="list-style-type: none"> Supa baanelwa Tlotlang ka thitokgang Tlotlang ka nthakemo ya mokwadi <p>Buisetsa padi kwa godimo</p>	<p>Setlhangwa sa puiso: Nopolo go tswa mo Pading</p> <p>Diponagalo tsa botlhokwa tsa setlhangwa sa puiso: Baanelwa, sebopego, poloto, kgotlhang, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang</p> <p>Totisa mogopolo mo (dikgatong tsa go buisa) tekathaloganyo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fopholetsa Ipopete bokao Lekola tiro <p>Sala dikgato tsa go buisa morago</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga puiso (Itsise setlhangwa) Ka nako ya puiso (Diponagalo tsa setlhangwa) Morago ga puiso (Araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka, thatlhoba) <p>Go buisa le go lebelelela go tshaloganya:</p> <p>Tshedimosetso ka ga go kwala le dikgato tsa go kwala patlisiso ya porojeke</p> <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go buisetsa go tshaloganya:</p> <ul style="list-style-type: none"> Okola o tlodise matlho Buisa ka tsenelelo Araba dipotso Farologanya ntlha le kakanyo Ipopete bokao jwa mafoko a a sa tlwaelegang ka go dirisa kgono ya kgaoganyo ya mafoko 	<p>Kwala tlhamo (tamana) ya Kanelo/ maitlhommo/ tshaloso</p> <ul style="list-style-type: none"> Ela tlhoko melawana ya ditemana Ela tlhoko setlhogokwalo sa temana Dintlhakgolo le tse di di tshhegetsang Tomagano ya ditemana Tirisiso ya makopanyi go lomaganya dipolele le ditemana Tiriso ya dipolele tse di farologanang ka bolelee le sebopego <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go dira ipaakanyetso Go kwala setlhangwa sa ntlha Go boeletsa Go tseleganya Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa <p>Kwala kgang o ikaegile ka maitemogelo a gago</p>	<p>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng</p> <p>Dira ka mafoko:</p> <p>Mainatswako</p> <p>Maemedi—maemeditho, maemeditota, Matlhaodi</p> <p>Masupi, tiriso ya megatlana go supa mmala o o sa tsenelelang le kgato ya kgolo</p> <p>Dira ka dipolelo:</p> <p>Polelonolo, pegelo, pakaphethi, pakajaanong</p> <p>Bokao jwa mafoko:</p> <p>Makaelagongwe malatodi, bokao jo bo tlhamaletseng le jwa botshwantshi</p> <p>Matswaopuiso:</p> <p>Khutlo, phegelo, khutlokhutlo/ khutlwana, phegelwana</p>

KGWEDITHARO 1				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
7-8	<p>Go reetsa kgangkhutshwe</p> <ul style="list-style-type: none"> Bontsha dikakanyokgolo le tse di tshegetsang, le go tsaya dintlhathuto Tsaya dintlha Abelanang dikakanyo le maitemogelo lo bo lo bontsha go tthaloganya mareo/dikgopolo <p>Tlotla kgangkhutshwe gape</p> <ul style="list-style-type: none"> Tlotla ditiragalo ka tatelano Bolela baanelwa ka nepagalo Tlhagisa molanako wa ditiragalo ka nepagalo 	<p>Sethangwa sa dikwalwa: kgangkhutshwe/naane</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo tsa sethangwa sa dikwalwa: Jaaka moanelwa, semelo le tshobotsi, poloto, kgotlhang, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go buisetsa go tthaloganya:</p> <ul style="list-style-type: none"> Okola o tlodise matlho Buisa ka tsenelelo Araba dipotso Farologanya ntlha le kakanyo Ipepele bokao jwa mafoko a a sa tlwaelegang ka go dirisa kgono ya kgaoganyo ya mafoko <p>Sala dikgato tsa go buisa morago</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga puiso (Itsise sethangwa) Ka nako ya puiso (Diponagalo tsa sethangwa) Morago ga puiso (Araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka, tthatlhoba) <p>Tekatlhaloganyo ya puiso: Go kwala tshosobanyo</p> <p>Ruta dikgato tsa go kwala tshosobanyo o totise mogopolo mo go:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebopego Tirisopuo Kagego <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go buisetsa go tthaloganya:</p> <ul style="list-style-type: none"> Okola o tlodise matlho Ntsha ntlhakgolo go tswa mo go tse di e 	<p>Kwala tlhamo ya kanelo</p> <ul style="list-style-type: none"> Ela tlhoko melawana ya ditemana Ela tlhoko setlhogokwalo sa temana Dintlhakgolo le tse di di tshegetsang Tomagano ya ditemana Tirisiso ya makopanyi go lomaganya dipolelo le ditemana Tiriso ya dipolelo tse di farologanang ka bolelele le sebopego <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go dira ipaaakanyetso Go kwala sethangwa sa ntlha Go boeletsa Go tseleganya Go tlotlha diphoso le go tthagisa <p>Kwala tlhamo e e tla lekanyediwang</p>	<p>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng</p> <p>Dira ka mafoko:</p> <p>Ditlhopha tsa maina, mefuta ya maina mainatswako</p> <p>Letlhaodi (mefuta ya matlhaodi)</p> <p>Dira ka dipolelo:</p> <p>Polelonolo, polelotswako, polelopate, polelwanakalatlhalosi le polelwanakalatlhaodi</p> <p>Bokao jwa mafoko:</p> <p>Makaelagongwe, malatodi, bokao jo bo tlhamaletseng, bokao mo tirisong, bokao jwa botshwantshi, matlhaodi, matlhalosi</p> <p>Matshwao a puiso:</p> <p>Phegelwana, matshwao a nopolo (ditsejwana), khutlo, lenalana</p>

KGWEDITHARO 1				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
		<p>tshegetsang</p> <ul style="list-style-type: none"> Kwala ntlhakgolo ka mafoko a gago <p>Rulaganya dipolelo ka tatelano mme o dirise makonyi go di golaganya gore di bope sethangwa se se thaloganyesegang</p>		
<p>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 2: GO KWALA</p> <ul style="list-style-type: none"> Tlhamo: (Maduo 30) <p>Kanelo / Tlhaloso (Mo tsamaong ya Kgweditharo)</p>				
9-10	<p>Dikgato tsa go reetsa le go bua ka Sethangwa sa tirisano: Go reetsa le go bua ka dikgang tsa sešweng tsa makwalodikgang le diathikele tsa makasine</p> <ul style="list-style-type: none"> Dirisa puo e e tsosang maikutlo/e e tlhotlhotheletsang Dirisa matshwao/ dikarata tse di gakololang Sala melawana morago Dirisa puo ya mmele e e maleba Dirisa matseno a a gogelang le bokhutlo jo bo garelang Itse maitlhommo, baamogedi, le bokaelo tsa sethangwa <p>Puisetso-godimo: E e ipaakanyeditsweng/ e e sa ipaakanyediwang ya athikele ya lokwalodikgang</p> <ul style="list-style-type: none"> Tiriso ya segalo, lebelo le le siameng Ela tlhoko matshwao a puiso go tlisa bokao <p>Dirisa puo ya mmele e e maleba</p>	<p>Go buisa/ lebelela tshedimosetso (dirisa sethangwa jaaka athikele ya lekwalodikgang/makasine/puo e e kwadilweng)</p> <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go buisetsa go thaloganya:</p> <ul style="list-style-type: none"> Okola o tlodise matlho Ntsha dintlha tse di tshegetsang ntlhakgolo Fopholetsa Farologanya ntlha le kakanyo Lemoga ntlhakemo ya mokwadi Buisa ka tsenelelo Araba dipotso Farologanya ntlha le kakanyo Ipopole bokao jwa mafoko a a sa tlwaelegang ka go dirisa kgonno ya kgaoganyo ya mafoko le ditshwantsho Lemoga puo ya semmuso le puometlha Ntsha bokao jwa dikapuo le jo bo tlhamaletseng Ntsha dikapuo 	<p>Sethangwa sa tirisano: Se seleele/se sekhutshwane: Kwala lekwalo la semmuso</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditlhokego tsa sebopogo, setaele Maitlhommo, baamogedi ba ba totilweng le bokaelo Tomagano ya ditemana Tlhopho ya mafoko <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go dira ipaakanyetso Go kwala sethangwa sa ntlha Go boeletsa Go tseleganya Go tlhotlha diphoso le go thagisa <p>Sala dikgato tsa go kwala morago mme o kwale lekwalo la semmuso</p>	<p>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheltsweng mo dibekeng tse di fetileng</p> <p>Dira ka mafoko:</p> <p>Mainakgopolo, Mainakongwa</p> <p>Matlhaodi: go supa mmala o o satsenelelang le kgato ya kgolo</p> <p>Dira ka dipolelo:</p> <p>Tatelano e e rulaganeng, tatelano o ya ka bothokwa, temana e e tlhalosang, puo e e tlhotlholetsang le puo e tsosolosang maikutlo a a rileng;e e tsayang lethakore le ya kgatelelo, e e sekamelang mo lethakoreng le le lengwe, dipotso tse di sa batleng dikarabo</p> <p>Bokao jwa mafoko:</p> <p>Makaelagongwe, malatodi, bokao jo bo tlhamaletseng le jwa botshwantshi</p> <p>Matshwao a puiso:</p> <p>Matshwao a nopolo (ditsejwana), letshwao la tsiboso, phegelwana, khutlo, letshwao la potso, tlogelo ya lefoko kgotsa kakanyo</p>

DITIRWANA TSA TEKANYETSO E E TLHOMAMENG			
<p>Ditirwana tsa Go Reetsa le Go Bua</p> <p>Mefuta e e farologaneng ya ditirwana tsa Go Reetsa le Go Bua</p>	<p>Dirwana tsa Go Buisa le Go Lebelela</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikgato tsa go buisa • Ditirwana tsa puisetsogodimo • Ditirwana tsa Tekatthaganyo ya Puiso <p>Ditirwana tsa dikwalo tse di ikaegileng ka dikwalo tse di tlhaoletsweng barutwana di le tharo mo semesetareng</p>	<p>Ditirwana tsa go Kwala le go Tlhagisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikgato tsa go kwala • Melawana ya ditemana • Ditlhangwa tsa tirisano • Tlhamo <p>Go itlhamela</p>	<p>Ditirwana Tsa Dipopego tsa Puo le Melawana ya Tiriso</p> <p>Ditirwana tsa Dipopego tsa Puo le Melawana ya Tiriso</p> <p>Mefuta e e farologaneng ya ditirwana tsa Dipopego tsa Puo le Melawana ya Tiriso</p>
MOPHATO 7 SETSWANA PUO YA GAE TSHOSOBANYO YA DITIRO TSA TEKANYETSO E E TLHOMAMENG: KGWEDITHARO 1			
<p>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 1: TIRO YA MOLOMO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puisetsogodimo (Maduo 20) <p>(Simolola ka tiro e, mo kgweditharo 1 mme e wediwe mo kgweditharo 2 fa go rekotiwa maduo)</p>	<p>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 2: GO KWALA</p> <p>Tlhamo: (Maduo 30)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kanelo/ Tlhaloso <p>(Mo tsamaong ya kgweitharo)</p>	<p>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 3 (Maduo 60) GO TSIBOGELA DITLHANGWA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tse di buisiwang / tse di sa buisiweng (Maduo 20) • Setlhangwaponno (Maduo) • Tsosobanyo (Maduo 10) • Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso (Maduo 20) • Tshosobanyo (Maduo 10)??? 	

2023/24 THULAGANYETSOTIRO YA BOSETŠHABA YA NGWAGA E E BOELEDITSWENG YA ITSHETLELO: SETSWANA PUO TLALELETSO YA NTLHA: MOPHATO 7 (KGWEDITHARO 2)

KGWEDITHARO 2				
BEKE	GOREETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
1-2	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua Tekatlhaloganyo ya theetso: Dirisa setlhangwaponno jaaka phosetara/Papatso/Tlhagiso ya dikgang tsa thelebišene Sala dikgato tsa go reetsa morago: Pele ga theetso: Itsize barutwana ka dikgato tsa theetso. Ka nako ya theetso – ba arabe dipotso, ba lemoge mafoko mašwa, ba amanye mafoko, ba tseye dintlha, ba neye ditlhaloso. Morago ga theetso: Tsweletsa theetso ka maitemogelo Barutwana ba botsa dipotso, ba bua ba boeletsa se sebui se se buileng j.j.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sosobanya tlhagiso ka molomo • Itirele ditshwetso <p>Puisetso-godimo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Segalo • Tlhagiso ya lentswe • Kapodiso • Temogo ya ditemana • Tebo ya matlho • Matshwao a puiso • Tiriso e e maleba ya puo ya mmele 	<p>Go buisa/lebelela go tlhaloganyana: Dirisa Setlhangwaponno se se kwadilweng jaaka Papatso/Phousetara/Tlhagiso ya dikgang tsa thelebišene Dikgato tsa go buisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Okola • Tlodisa matlho • Puiso ka tsenelelo • Tlhalosa (baanelwa, maitshetlego, tikologo, molaetsa) • Ipopele bokao jwa mafoko a a sa tlwaelegang ka go dirisa kgonno ya kgaoganyo ya mafoko le ditshwantsho • Go lemoga puo e e tsosang maikutlo • Puometlha le puo ya semmuso 	<p>Kwala setlhangwa sa tirisano: Rala papatso/Phousetara/tlhagiso ya dikgang tsa thelebišene (Tlhopho e le nngwe fela)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditlhokego tsa sebopego, setaele • Maitlhommo, baamogedi ba ba totlhweng le bokaelo • Tomagano ya ditemana • Tlhopho ya mafoko le kagego ya dipolelo • Matshwao le ditshwantsho, mokwalo le bogolo jwa ona, mmala le ditlhogo. • Puo e e tlhotlheletsang le e e digelang <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetso • Go kwala setlhangwa sa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa 	<p>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlhelweng mo dibekeng tse di fetileng</p> <p>Dira ka mafoko: Mainatota, bong, bongwe le bontsi, matlhaodi, matlhalosi, masupi, marui, maetsi, malatlhelwa</p> <p>Dira ka dipolelo: Puo sebui le puo pegelo, polelonolo le polelo-tswako</p> <p>Bokao jwa mafoko: Makaalagongwe, malatodi, bokao jo bo tlhamaletseng le bokao jwa puo ya botshwantshi</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto: Khutlokhutlo, khutlwana, letshwao la tsiboso</p> <p>Tiriso ya thanodi</p>

KGWEDITHARO 2				
BEKE	GOREETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
3-4	<p>Ditogamaano tsa Go Reetsa le Go Bua: Dipuisano tsa sethlopha/phaposi ka ga go neela ditaelo le go sala ditaelo morago</p> <ul style="list-style-type: none"> Tlhopho setlhogo Abelanang dikakanyo Refosanang go bua mme lo reetse ka tlhoafalo Thiba diphatlha tsa puisano fa di le teng <p>Puo e e ipaakanyeditsweng/ e e sa ipaakanyediwang: Ka ga go sala ditaelo morago kgotsa dikgato</p> <ul style="list-style-type: none"> Totisa mogopolo mo tlhophong ya mafoko le go a thagisa. Tiriso ya segalo le lebelo Tiriso ya dikarata tsa go ikgakolola ka nako ya thagiso Tiriso e e maleba ya puo ya mmele 	<p>Go buisa/lebelela go tlhologanya: Buisa sethangwa sa ditaelo jaaka motswako/ dikaelo j.j.</p> <p>Totisa mogopolo mo tekatlhologanyong: (Dikgato tsa go buisa)</p> <ul style="list-style-type: none"> Okola Tlodisa matlho Puiso ka tsenelelo Ipopele bokao <p>Sala dikgato tsa go buisa morago</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga puiso (Itsise sethangwa) Ka nako ya puiso (Diponagalo tsa sethangwa) Morago ga puiso (Araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka, thathoba) <p>Leboko Diponagalo tsa botlhokwa tsa leboko</p> <ul style="list-style-type: none"> Popego ya ka fa gare ya leboko: Dikapuo/puo ya botshwantshi/ morumo, moribo Popego ya ka fa ntle ya leboko: Mela, ditemana, mofuta wa mokwalo (fonto) Bokao jwa puo ya botshwantshi: Maikutlo, thitokgang le molaetsa 	<p>Sethangwa se se khutshwane sa tirisano: Kwala sethangwa sa ditaelo rulaganya dijo, baakanya diphoso mme o dirise ditaelo tse di kwadilweng, o di sale morago</p> <ul style="list-style-type: none"> Dirisa sebopego, setaele se se maleba Maitlomo, baamogedi ba ba totilweng le bokaello Tomagano ya ditemana Tlhopho ya mafoko le tiriso ya dipolelo tse di maleba <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go dira ipaakanyetso Go kwala sethangwa sa ntlha Go boeletsa Go tseleganya Go thotlha diphoso le go thagisa 	<p>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng</p> <p>Dira ka mafoko: Matlhalosi (la nako, felo, mokgwa), letlhaodi la palo, mediriso ya lediri, madirimatswa Makopanyi</p> <p>Dira ka polelo: Tira le tirwa, polelonolo, pakajaanong, pakapheti, pakapheto, pakatlang</p> <p>Bokao jwa mafoko: Diane le maele</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto: Letlama, lenalana, Phegelwana, phegelo, ditsejwana, letshwao la tsiboso Tiriso ya thanodi</p>
<p>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 1 TIRO YA MOLOMO:</p> <ul style="list-style-type: none"> Puisetsogodimo (Maduo 20) <p>Barutabana ba tshwanetse go simolola tiro e, mo tsamaong ya kgweditharo 1 go netefatsa fa barutwana botlhe ba lekanyeditswe kwa bokhutlong jwa kgweditharo 2</p>				

KGWEDITHARO 2				
BEKE	GOREETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
5-6	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua: Reetsa Tekatthaloganyo: Reetsa nopolo ya padi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhalosa dikgato tsa go reetsa • Tsaya dintlha • Araba dipotso <p>Sala dikgato tsa theetso: Pele ga theetso: Itsise barutwana ka dikgato tsa theetso. Ka nako ya theetso: ba arabe dipotso, ba lemoge mafoko mašwa, ba amanye mafoko, ba tseye dintlha, ba neye ditlhaloso Morago ga theetso: Tsweletsa theetso ka maitemogelo. Barutwana ba botsa dipotso, ba bua ba boeletsa se sebui se se buileng j.j.</p>	<p>Buisa/lebelela tekatthaloganyo: Buisa nopolo ya padi: Diponagalo tsa botlhokwa tsa setlhangwa sa puiso</p> <p>Baanelwa, sebopego, poloto, kgotlhang, lemorago, maitshetlelo, moanedi, thitokgang</p> <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go buisetsa go tlhaloganya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Okola o tlodise matlho • Buisa ka tsenelelo • Araba dipotso • Farologanya ntlha le kakanyo • Ipopele bokao jwa mafoko a a sa tlwaelegang ka go dirisa kgono ya kgaoganyo ya mafoko • Puo ya maikutlo <p>Sosobanya setlhangwa Buisa/Lebelela tekatthaloganyo e e kwadilweng kgotsa dikgemetšhana tsa khathunu</p> <p>Kagego, dipudula tsa mafoko, puo ya sefatlhego, ya mmele, lemorago, motsamao, matshwao a puiso, tlhopho ya mafoko, puo ya botshwantsi, maitlhomo a mokwadi</p> <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (Itsise setlhangwa) • Ka nako ya puiso (Diponagalo) • Morago ga puiso (Araba dipotso, tshwantshanya, bapisa, tlathloba) 	<p>Setlhangwa sa tirisano: Kwala thadiso ya buka/kwalela baphasalatsi lekwalo la semmuso</p> <p>Dirisa melawana ya ditemana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditlhokego tsa sebopego, setaele • Maitlhomo, baamogedi ba ba totilweng le bokaelo • Tomagano ya ditemana • Tlhopho ya mafoko • Tiriso ya mefuta e e farologaneng ya dipolelo ka boleele, le popego ya tsona <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa <p>Kwala thadiso ya buka/ kwalela baphasalatsi lekwalo la semmuso</p>	<p>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng</p> <p>Dira ka lefoko: Mainatswako, letiro le sedirwa, matlhalosi tshwantshanyo, mokgwa</p> <p>Dira ka polelo: Sediri le sedirwa, dithuanyi dipolelonolo, dipolelwana, pakajaanong, pakapheti e e bonolo</p> <p>Bokao jwa mafoko: Makaelagongwe, malatodi, bokao jo bo tlhamaletseng, bokao jwa botshwantshi, puo ya maikutlo</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto: Khutlo, phegelwana Letshwao la tsiboso, letshwao la potso Tiriso ya thanodi</p>

KGWEDITHARO 2				
BEKE	GOREETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
6	TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 4: GO KWALA <ul style="list-style-type: none"> Sethangwa sa tirisano: (tse dikhutshwane tse 2 kgotsa e le 1 e telele: Maduo 10) Se kwalwa pele ga Teko ya Seetebosigo e e lekanyediwang kwa sekolong			
7-8	Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua Takatlhaloganyo ya theetso ka ga: Mokgwa wa go tlatsa foromo/dipotsolotso <ul style="list-style-type: none"> Ikatise ka dikgato tsa go reetsa Tsaya dintlha Araba dipotso Mefuta e e farologaneng ya tlhaeletsano ka mokgwa wa go tlatsa foromo/ dipotsolotso Dipuisano tsa diforomo/makgotlana <ul style="list-style-type: none"> Tlhopha setlhogo se se maleba Abelana dikakanyo Refosanang mmuisano o be o reetse ka tlhoafalo Thiba diphatlha tsa mmuisano fa di le teng Tsweledisa mmuisano ka go baya matshwao a kgatelopele 	Buisa le go lebelela go tlhaloganyo: Sethangwa sa tshedimoseetso: Buisa sethangwa ka mokgwa wa go tlatsa foromo (foromo ya kopo-tiro/ tshedimoseetso ya sebele/ patlisiso/ foromo ya mo mafaratlhatlheng j.j.)/ botlhokwa jwa dipotsolotso <ul style="list-style-type: none"> Tshedimoseetso e e tlhokegang Tiriso ya puo Tshaeno (Dikgato tsa go buisa) <ul style="list-style-type: none"> Okola, le go tlodisa matlho Amanya sethangwa le botshelo Araba dipotso Lekola le go tlhalosa mareo Batla bokao jwa mafoko a a bofitlha bokao Dikgato tsa go buisa: <ul style="list-style-type: none"> Pele ga puiso (Itsise sethangwa) Ka nako ya puiso (Diponagalo) Morago ga puiso (Araba dipotso, tshwantshanya, bapisa, tlhatlhoba) Go buisa/lebelela go tlhaloganyo Go kwala tsosobanyo <ul style="list-style-type: none"> Okola Tlodisa matlho Sosobanya 	Sethangwa sa tirisano: Go tlatsa foromo/ dipotsolotso <ul style="list-style-type: none"> Sala ditaelo morago Neela ka gangwe ka tshedimoseetso ya boammaaruri Dirisa puo e e maleba Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala: <ul style="list-style-type: none"> Go dira ipaakanyetsotiro Go kwala ditlhangwa tsa ntlha Go boeletsa Go tseleganya Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa 	Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng. Dira ka lefoko: Mainamatswa, mainatswako, matlhalosi (mokgwa, nako), matlhaodi le matlhalosi Dira ka polelo: Polelwanakala-ina, polelwanakala-tlhaodi, polelwanakala-tlhalosi, dipolelo-tswako le dipolelo-pate Bokao jwa mafoko: Makedagongwe, malatodi, madumatshwana Matshwao a puiso le mopeleto: Letshwao la potso, dikhutlo tse tharo tsa go feleletsana, ditlhakakgolo, tlamanyi, dikhutshwafatso, ditlhakaina, diakeronimi, dikutu, megatlana Tlotlofoko mo tirisong Poeletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadileng

KGWEDITHARO 2				
BEKE	GOREETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
		<ul style="list-style-type: none"> • Ipopele setshwantsho • Ipopele bokao • Batla bokao jwa mafoko 		
9-10	TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 5: TEKONG YA SEETEBOSIGO E E LEKANYEDITSWENG KWA SEKOLONG TSIBOGELA YA DITLHANGWA (MADUO 60) <ul style="list-style-type: none"> • Potso 1: Setlhangwa se se buisiwang/ se se sa buisiweng (Maduo 20) • Potso 2: Setlhangwa-pono (Maduo 10) • Potso 3: Tsosobanyo (Maduo 10) • Potso 4: Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso (Maduo 20) 			

DITIRWANA TSA TEKANYETSO E E SA TLHOMAMANG (Tekanyetso ya go ithuta e e tsweleng)			
Ditirwana tsa Go Reetsa le Go Bua <ul style="list-style-type: none"> • Mefuta e e farologaneng ya ditirwana tsa Go Reetsa le Go Bua 	Ditirwana tsa Go Buisa le Go Lebelela <ul style="list-style-type: none"> • Dikgato tsa go buisa • Ditirwana tsa Puisetso-godimo • Ditirwana tsa Tekatthaloganyo • Ditirwana tsa Dikwalo di ikaegile ka tse tharo tse di tlhaotsweng mo semesetareng 	Ditirwana tsa Go Kwala le Go Tlhagisa <ul style="list-style-type: none"> • Dikgato tsa go kwala • Ditemana • Ditlhangwa tsa tirisano • Tlhamo • Tiro ya Boitlhamedi 	Ditirwana tsa Dipopego Tsa puo le Melawana ya Tiriso <ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana tse di farologaneng tsa dipopego tsa puo le melawana ya tiriso
MOPHATO 7 SETSWANA PUO YA GAE TSHOSOBANYO YA DITIRO TSA TLHOMAMO: KGWEDITHARO 2			
TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 1: TIRO YA MOLOMO <ul style="list-style-type: none"> • Puisetso-godimo (Maduo 20) Morutabana o simolola dikgato tsothe ka kgweditharo 1 go netefatsa fa barutwana botlhe ba lekanyeditswe mo bokhutlong jwa kgweditharo 2	TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 4: GO KWALA <ul style="list-style-type: none"> • Setlhangwa sa tirisano: (tse 2 tse dikhutshwane kgotsa se le 1 se seleele: Maduo 10) Se kwalwa pele ga teko e e lekanyediwang kwa sekolong.	TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 5: TEKONG E E LEKANYEDITSWENG KWA SEKOLONG TSIBOGELA YA DITLHANGWA (MADUO 60) <ul style="list-style-type: none"> • Potso 1: Setlhangwa se se buisiwang/ se se sa buisiweng (Maduo 20) • Potso 2: Setlhangwa-pono (Maduo 10) • Potso 3: Tsosobanyo (Maduo 10) • Potso 4: Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso (Maduo 20) 	

2023/24 THULAGANYETSOTIRO YA BOSETŠHABA YA NGWAGA E E BOELEDITSWENG YA ITSHETLELO: SETSWANA PUO TLALELETSO YA NTLHA: MOPHATO 7 (KGWEDITHARO 3)

KGWEDITHARO 3				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
1-2	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua ka ga terama</p> <ul style="list-style-type: none"> Tsaya karolo mo mmuisanong o o sa ipaakanyediwang ka ga terama Dirisa rejisetara e e maleba Dirisa puo e e maleba Tsweletsa mmuisano sentle Araba dipotso <p>Sala dikgato tsa theetso:</p> <p>Pele ga theetso: Itsise barutwana ka dikgato tsa theetso</p> <p>Ka nako ya theetso: ba arabe dipotso, ba lemoge mafoko mašwa, ba amanye mafoko, ba tseye dintlha, ba neye ditlhaloso.</p> <p>Morago ga theetso: Tsweletsa theetso ka maitemogelo, barutwana ba botsa dipotso, ba bua ba boeletsa se sebui se se buileng, ba sosobanye, ba itseela ditshwetso le bokhutlo</p> <p>Puisetso-godimo (Terama)</p> <p>Segalo, tsholetso ya lentswe, tebanyo ya matlho, Ela tlhoko matshwao a puiso, tiriso e e maleba ya puo ya mmele</p>	<p>Setlhangwa sa puiso jaaka: terama ya bašwa/ terama ya radio</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo tsa botlhokwa tsa setlhangwa sa puiso: Baanelwa, sebopego, poloto, kgotlhang, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang <p>Totisa mogopolo mo tekathaloganyong (Dikgato tsa go buisa)</p> <ul style="list-style-type: none"> Golaganya Araba dipotso Lekola o be o tlhalose Sosobanya Boitlhamedi Tlhatlhoba <p>Leboko</p> <p>Diponagalo tsa botlhokwa tsa leboko</p> <p>Popego ya ka fa gare ya leboko: Dikapuo/puo ya botshwantshi/ morumo, moribo</p> <ul style="list-style-type: none"> Popego ya ka fa ntle ya leboko: Mela, ditemana, mofuta wa mokwalo (fonto) Bokao jwa puo ya botshwantshi: Maikutlo, thitokgang le molaetsa <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga puiso (Itsise setlhangwa) Ka nako ya puiso (Diponagalo) Morago ga puiso (Araba dipotso, tshwantshanya, bapisa, tlhatlhoba) 	<p>Ditlhangwa tse ditelele tsa tirisano jaaka: Mmuisano/ dipotso-therisano tse di kwadilweng</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditlhokego tsa sebopego, setaele Maitlthomo, baamogedi ba ba totilweng le bokaelo Tomagano ya ditemana Tlhopho ya mafoko Tiriso ya mefuta e e farologaneng ya dipolelo ka boleele, le popego ya tsona <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Go dira ipaakanyetsotiro Go kwala ditlhangwa tsa ntlha Go boeletsa Go tseleganya Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa 	<p>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng</p> <p>Dira ka mafoko: Madiri le matswa, matlhalosi: mokgwa, tshwantshanyo, dikapuo, puo ya tlhotlhetso le e e sekametseng mo letlhakoreng le le lengwe</p> <p>Dira ka polelo: Polelotswako le dipolelwanakala, puosebui le puopegelo</p> <p>Bokao jwa mafoko: Dikutu/medi ya mafoko</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto: Khutlokhutlo, matshwao a nopolo, phegelwana, khutlo, lenalana, letshwao la potso, masakana</p>

KGWEDITHARO 3				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
3-4	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua Reetsa terama</p> <p>Reetsa le go tsaya karolo mo mmuisanong wa go kwala porojeke</p> <p>Barutwana ba tlhalosetswe setlhogo mo phaposing</p> <p>Barutwana ba reetsa le go bua gore patisiso ya porojeke e dirwa jang o ikaegile ka setlhogo se o se neetsweng.</p> <p>Reetsa le go tsaya dintlha ka:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshedimosetso ka ga porojeke • Dikgato tsa go kwala porojeke • Ranola le go tlhalosa gore porojeke ke eng • Tlhaosa gore porojeke e dirwa le go kwalwa jang • Tlhama dipotsolotso di le 2-3 ka ga porojeke • Go kwala tshupetso/Bibiliokerafi • Botsa le go araba dipotso • Abelana ka dikakanyo le maikutlo le go tlhopho tse di maleba 	<p>Setlhangwa sa dikwalo se se ikaegileng ka ditlhogo le melebo/ dikwalo tse di tlhaoletsweng mophato.</p> <p>Barutwana ba itlhophela setlhogo/ molebo/ lokwalo, ba simolola go lo buisa le go kokoanya tshedimosetso ka lokwalo lo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhopho tshedimosetso e e maleba e e ka tlišiwang fa sekolong • Rulaganya tshedimosetso e e ka dirisetswang go kwala setlhangwa <p>Dikgato tsa go buisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Okola, le go tloedisa matlho • Buisa ka tsenelelo • Amanyana setlhangwa le botshelo • Batla bokao jwa mareo a mašwa • Batla nthakemo ya mokwadi • Farologanya ntliša le kakanyo • Batla bokao jwa mafoko <p>Setlhangwa sa puiso: Kinane</p> <p>Ruta diponagalo tsa setlhangwa jaaka:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baanelwa, sebopego, poloto • Kgotlhang, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (Itsise setlhangwa) • Ka nako ya puiso (Diponagalo) • Morago ga puiso (Araba dipotso, tshwantshanya, bapisa, thatlhoba) 	<p>Kwala dintlha/ sosobanya tshedimosetso/ itlhamele letlhomeso/mmapha wa dikakanyo wa patlisiso</p> <p>Dirisa dithalo tse di farologaneng go rulaganya patlisiso ya porojeke. (Kgato 1)</p> <p>Mokgwa wa go kwala tshupetso/ bibliokerafi</p> <p>Ditlhogo tse di farologaneng di tlhoka dithulaganyo tsa dithalo tse di farologaneng tsa kerafiki. Tlhopho o be o itlhamele letlhomeso le le maleba go tshegetsatsa mofuta wa kuno e e tla thagisiwang</p> <p>Tsepama mo dikgatong:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhopho tshedimosetso e e maleba • Dirisa mafoko a gago go ikwalela • Tlhopho letlhomeso le le maleba le mofuta-kwalo o o tla o thagisang • Dirisa dipopego tsa puo le melawana ka tsela e e maleba • Setlhangwa sengwe le sengwe se na le tiriso puo e e rileng e e maleba le sona mo porojekeng <p>Kwala patlisiso (o dirisa mmapha wa dikakanyo) ya porojeke le tshupetso/ bibliokerafi tse di nepagetseng</p>	<p>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng.</p> <p>Dira ka mafoko:</p> <p>Madiri le madirimatswa, tlotlofoko e ntšhwa le dipolelwana jaaka di tlhokega mo ditlhogong tse di farologaneng.</p> <p>Dira ka polelo: Puo, dipaka, mofuta ya dipolelo, tira le tirwa</p> <p>Bokao jwa mafoko</p> <p>Bokao jo bo tlhamaletseng le jwa puo ya botshwantshi, Diane le puo e e maleba le setlhangwa</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto:</p> <p>Dipaterone tsa mopeleto, Tlotlofoko jaaka e tlhokega mo bokaelong jwa setlhangwa se se tla thagisiwang.</p>
4	<p>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 6: BOITLHAMEDI JWA GO KWALA POROJEKE</p> <p>Kgato 1: Patlisiso (Barutwana ba kwala patlisiso ya Porojeke e bat la e kwalang) (Maduo 20)</p>			

KGWEDITHARO 3				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
5-6	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua Reetsa le go bua ka tiro ya porojeke e e tla kwalwang. (Kgato 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kwala dintlha • Botsa dipotso <p>Tlhaloganya dipoelothuto tse di solofetsweng, tsa setlhogo sengwe le sengwe tse di tla bonwang</p>	<p>Buisa tshedimose tso e e kopantsweng go tswa mo patlisisong ya porojeke:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa (dintlha/ tshosobanyo /mmapa wa dikakanyo) tsa patlisiso go baakanyetsa go kwala porojeke • Tlhaloganya dikgato le melawana e e tlhokegang go ka wetsa porojeke • Lthute dirubiriki tsa porojeke, o be o tlhaloganye ditlhokego tsa yona tsa tekanyetso <p>Setlhangwa sa puiso: Kinane/ Terama Ruta diponagalo tsa setlhangwa jaaka:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baanelwa, sebopego, poloto, • Kgotlhang, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang <p>Sala dikgato tsa go buisa morago:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (Itsise setlhangwa) • Ka nako ya puiso (Diponagalo) • Morago ga puiso (Araba dipotso, tshwantshanya, bapisa, tlhatlhoba) 	<p>Kwala/ rala/ itlhomele tiro ya setlhogo se o se tlhophileng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kgato 2: Ikwalele porojeke • Dirisa sebopego le diponagalo tse di maleba • Rulaganya diteng go ya ka (mmapa wa tlhaloganyo/dikakanyo) • Tlhagiso nthakgolo le dintlha tse di e e tshegetsang • Kgaoganya tiro ka ditemana/ ela tlhoko tiriso ya ditshwantsho • Ditemana di latelane, lomagane le go tlhaloganyega sentle • Rulaganya tiro ka dikakanyo tse di baakantsweng sentle <p>Totisa mogopolo mo go tse di latelang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ipaakanyo (patlisiso) • Go kwala setlhangwa sa ntlha (obamela sebopego/kagego) • Tseleganya o be o tlhotlhe diphoso 	<p>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng</p> <p>Dira ka lefoko: Di rutiwa jaaka di tlhokega go ya ka setlhangwa se se kwalwang sa porojeke</p> <p>Dira ka polelo: Di rutiwa jaaka di tlhokega go ya ka setlhangwa se se kwalwang sa porojeke</p> <p>Bokao jwa mafoko Di rutiwa jaaka di tlhokega go ya ka setlhangwa se se kwalwang sa porojeke</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto: Dipaterone tsa mopeleto</p> <p>Tlotlofoko mo tirisong Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng.</p>
6	<p>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 6: BOITLHAMEDI JWA GO KWALA POROJEKE: Kgato 2 (Barutwana ba ikwalela porojeke) (Maduo 30)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ipaakanyo/ pele ga go kwala Porojeke • Setlhangweng • Poeletso • Tseleganya • Tlhotlha diphoso le tlhagiso 			

KGWEDITHARO 3				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
7-8	<p>Ditomagano tsa Go reetsa le Go bua. Go baakanya barutwana go ka tlhagisa porojeke e e kwadilweng</p> <ul style="list-style-type: none"> Tiriso ya puo Rejisetara Segalo Puo ya mmele le matsogo Matseno a a gogelang le bokhutlo jo bo garelang Dirubiriki tse di ithutilweng le go tlhaganya ditlhokego tsa tekanyetso Tshedimisetso e e mo lenaaneng la go tlhola go bona gore dipotsolotso di tsibogetswe jang, kamano gareng ga tlhagiso ya porojeke le tshedimisetso e e kwadilweng, e itshekile, e na le ditshwantsho, e gogela e bile go dirisitswe tshedimisetso e e motlele/ ntsi 	<p>Setlhangwa sa puiso: Leboko Diponagalo tsa botlhokwa tsa leboko</p> <p>Popego ya ka fa gare ya leboko: Dikapuo/puo ya botshwantshi/ morumo, moribo</p> <ul style="list-style-type: none"> Popego ya ka fa ntle ya leboko: Mela, ditemana, mofuta wa mokwalo (fonto) Bokao jwa puo ya botshwantshi: Maikutlo, thitokgang le molaetsa <p>Setlhangwa sa puiso: (Nopolo) go tswa mo: Kinane/ terama/ padi kgangkhutshwe (Paakanyo ya teko ya dikwalo) Diponagalo tsa botlhokwa tsa setlhangwa jaaka: Baanelwa, sebopego, poloto, kgotlhang, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang</p> <p>Sala dikgato tsa go buisa morago:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga puiso (Itsise setlhangwa) Ka nako ya puiso (Diponagalo) Morago ga puiso (Araba dipotso, tshwantshanya, bapisa, tlhatlhoba) 	<p>Setlhangwa sa tirisano: Tshosobanyo / tlhagiso ya dintlha e le karolo ya porojeke</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditlhokego tsa sebopego/kagego le setaele sa mokwadi Maitlhommo, baamogedi ba ba totilweng le bokaelo Tlhopho ya mafoko, tlhaloso ka botlalo/tsenelelo Araba dipotso Mefuta, popego le bolelele jwa dipolelo Dirisa maamanyi go netefatsa tomagano mo setlhangweng <p>Totisa mogopolo mo go tlhagiseng tlhagiso e e kwadilweng malebana le setlho go gotsa molebo o o tlhophilweng</p>	<p>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng</p> <p>Dira ka mafoko: Matlhaodi a mmala, palo, popego</p> <p>Dira ka polelo: Temana e e tlhalosang, temana e e tlhophilweng, setlhopho sa ditemana, dikapuo</p> <p>Bokao jwa mafoko: Lefoko le le emelang polelwana.</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto: Dipaterone tsa mopeleto</p>
9-10	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua Kgato 3: Tshimologo ya Tekanyetso e e tlhomameng: Tlhagiso ya Porojeke ka molomo</p> <ul style="list-style-type: none"> Tiriso ya puo Rejisetara Segalo Puo ya mmele le matsogo Matseno a a gogelang le bokhutlo jo bo garelang Dirubiriki tse di ithutilweng le go 	<p>Setlhangwa sa puiso: (Nopolo) ya Kinane, terama/kgangkhutshwe/padi (Ipaakanyetso ya teko ya ditlhangwa tsa dikwalo) Diponagalo tsa botlhokwa tsa setlhangwa jaaka: baanelwa, sebopego, poloto, kgotlhang, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang</p> <p>Sala dikgato tsa go buisa morago:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga puiso (Itsise setlhangwa) Ka nako ya puiso (Diponagalo) 	<p>Kwala tlhamo ya kanelo/tlhaloso</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditlhokego tsa popego, setaele, ntlhakemo Babuisi/baamogedi ba ba totilweng le maitlhommo le tiriso Tlhopho ya mafoko le dipopego tsa puo <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Dira ipaakanyetsotiro Go kwala ditlhangwa tsa ntlha 	<p>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng</p> <p>Dira ka mafoko: Mainatswako, maemedi, maimedi-tho, maemeditota</p> <p>Matlhaodi: go supa mmala o o sa tsenelelang le kgato ya kgolo</p> <p>Dira ka polelo: Sediri, letiro, dithuanyi, temana ya go digela, dipolelonolo, pakapheti e e bonolo le pakajaanong e e bonolo</p>

KGWEDITHARO 3				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
	tthaganya ditlhokego tsa tekanyetso	<ul style="list-style-type: none"> Morago ga puiso (Araba dipotso, tshwantshanya, bapisa, tthatlhoba) 	<ul style="list-style-type: none"> Go boeletsa Go tseleganya Go tlotlha diphoso le go tlhagisa Kwala tthamo ya kanelo/tihaloso	Bokao jwa mafoko: Makaelagongwe, malatodi, bokao jo bo tihamaletseng le jwa botshwantshi Matshwao a puiso le mopeleto Khutlo, phegelwana, khutlokhutlo khutlwana
TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 7: BOITLHAMEDI JWA GO KWALA POROJEKE Kgato 3: Tlhagiso ya Porojeke ka molomo (Barutwana ba dira tlhagiso ya porojeke ya bona ka molomo) (Maduo 20) <ul style="list-style-type: none"> Ba dirisa sebopego se se maleba: Matseno, mmele le bokhutlo Tlhagisa ntlhakolo le tse di e tshegetsang Bontsha bosupi jwa patlisiso e e dirilweng Dirisa puo e e maleba ya mmele le matsogo ka bokgoni jwa tlhagiso. Jaaka: Tebaganyo ya matlho le baamogedi, go ema ka tsepamo le segalo Tsaya karolo mo dipuisanong Neela ka ditshwaelo tse di rotloetsang Tsweledisa mmuisano Ela tlhoko maikutlo le bosisi jwa barutwana ba bangwe Simolola ka Tiro ya Molomo mo Kgweditharong 1 mme e wediwe mo bokhutlong jwa Kgweditharo 2 fa go rekotiwa maduo.				
TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 8: TSIBOGELO YA DIKWALO (MADUO 30) <ul style="list-style-type: none"> Poko (Maduo 10) – (Ke pateletso) LE Padi/Terama (Maduo 10) LE Dikgangkhutshwe/Dikinane (Maduo 10)				

DITIRWANA TSA TEKANYETSO E E SA TLHOMAMANG (Tekanyetso ya go ithuta e e tswelelang)			
<p>Ditirwana tsa Go Reetsa le Go Bua</p> <ul style="list-style-type: none"> Mefuta e e farologaneng ya ditirwana tsa go reetsa le go bua 	<p>Ditirwana tsa Go Buisa le Go Lebelela</p> <ul style="list-style-type: none"> Dikgato tsa go buisa Ditirwana tsa Puisetsogodimo Ditirwana tsa Tekatlhaloganyo ya Puiso <p>Ditirwana tsa Dikwalo tse di ikaegileng ka dikwalo di le tharo tse di tlaotsweng mo semesetareng</p>	<p>Ditirwana tsa Go kwala le Go Tlhagisa</p> <ul style="list-style-type: none"> Dikgato tsa go kwala Go kwala ditemana Ditlhangwa tsa tirisano Tlhamo <p>Boitlhamedi ka go kwala</p>	<p>Ditirwana tsa Dipopego Tsa Puo le Melawana ya Tiriso</p> <p>Mefuta e e farologaneng ya Dipopego tsa Puo le Melawana ya Tiriso.</p>
MOPHATO 7 SETSWANA PUO YA GAE TSHOSOBANYO YA DITIRO TSA TEKANYETSO: KGWEDITHARO 3			
<p>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 6: BOITLHAMEDI JWA GO KWALA POROJEKE:</p> <p>Patlisiso & Go kwala porojeke (Maduo 20 + 30 = 50)</p>	<p>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 7: BOITLHAMEDI JWA GO KWALA POROJEKE</p> <ul style="list-style-type: none"> Tlhagiso ya porojeke ka molomo (Maduo 20) <p>Simolola ka Tiro ya Molomo mo kgweditharong 1 mme e wediwe mo kgweditharong 2 fa maduo a rekotiwa</p>	<p>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 8: TSIBOGELO YA DIKWALO (MADUO 30)</p> <ul style="list-style-type: none"> Poko (Maduo 10) – (Ke pateletso) LE Padi/Terama (Maduo 10) LE <p>Dikgangkhutshwe/Dikinane (Maduo 10)</p>	

2023/24 THULAGANYETSOTIRO YA BOSETŠHABA YA NGWAGA E E BOELEDITSWENG YA ITSHETLELO: SETSWANA PUO TLALELETSO YA NTLHA: MOPHATO 7 (KGWEDITHARO 4)

KGWEDITHARO 4				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
1-2	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua Thekatlhaloganyo ya theetso ka ga go neela ditaelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ikatisa ka dikgato tsa go reetsa • Kwala dintlha • Araba dipotso <p>Dikgato tsa go Reetsa le go Bua: Tlhagisa ka molomo Tswelela ka Tekanyetso e e Tlhomameng Tiro 7</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiriso ya puo e e maleba • Rejisetara • Tiriso ya segalo • Puo ya mmele le matsogo • Matseno a a gogelang le bokhutlo jo bo garelang 	<p>Go Buisa/ Lebelela: Tekatlhaloganyo (dirisa e e buisiwang kgotsa e e lebelelwang jaaka: buisa mmapa/ go neela ditaelo/ go botsa ka dikaelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Okola, le go tlodisa matlho • Dira phopholetso • Ipopele bokao • Ipopele setshwantsho • Amana setlhangwa le botshelo • Araba dipotso • Lekola le go tlhalosa mareo • Batla bokao jwa mafoko a a bofitlha bokao • Neela bokhutlo/tshwetso ya gago <p>(Dikgato tsa go buisa)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Golaganya • Araba dipotso • Lekola o be o tlhalose • Sosobanya • Boithamedi • Tlhatlhoba <p>Sala dikgato tsa go buisa morago:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (Itsise setlhangwa) • Ka nako ya puiso (Diponagalo) • Morago ga puiso (Araba dipotso, tshwantshanya, bapisa, tlhatlhoba) <p>Poko Diponagalo tsa botlhokwa tsa leboko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Popego ya ka fa gare ya leboko: 	<p>Setlhangwa sa tirisano se seleele/ se sekhutshwane sa tirisano: Go naya dikaelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditlhokego tsa kagego, setaele • Babuisi/baamogedi ba ba totlhweng, maitlhomo le tiriso • Tlhopho ya mafoko le dipopego tsa puo <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa 	<p>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng.</p> <p>Dira ka mafoko: Mainatswako, mediriso, Letlhaodi: (mefuta ya matlhaodi), letlama, maemedi, matlhalosi, madiri mathusi le madirimatlhaedi</p> <p>Dira ka dipolelo: Polelonolo, polelotswako, polelopate, dipaka polelwanakalathalosi le polelwanakalathaoedi</p> <p>Bokao jwa mafoko: Makaelagongwe, malatodi, bokao jo bo tlhamaletseng, bokao mo tirisong, bokao jwa botshwantshi, matlhaodi, matlhalosi</p> <p>Matshwao a puiso: Phegelo, matshwao a nopolo (ditsejwana), khutlo, lenalana</p>

KGWEDITHARO 4				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
		<p>Dikapuo/puo ya botshwantshi/ morumo, moribo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Popego ya ka fa ntle ya leboko: Mela, ditemana, mofuta wa mokwalo (fonto) • Bokao jwa puo ya botshwantshi: Maikutlo, thitokgang le molaetsa 		
3-4	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua Mekgwa e e farologaneng ya dipuisano tsa molomo</p> <p>Motshameko wa ketsiso: Tsamaiso ya Kopano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pulo/ Matseno a a gogelang • Tiriso ya segalo le lebelo le le maleba • Tiriso ya puo • Tiriso e e maleba ya puo ya mmele le matsogo • Bokhutlo jo bo garelang <p>Dikgato tsa go Reetsa le go Bua: Tlhagiso ya Porojeke ka molomo le Tekanyetso e e Tlhomameng Tiro 7</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiriso ya puo e e maleba • Rejisetara • Tiriso ya segalo • Puo ya mmele le matsogo • Matseno a a gogelang le bokhutlo jo bo garelang 	<p>Setlhangwa sa tirisano: Buisa setlhangwa ka ga dikgato tsa go kwala kitsiso, lenaanetema le metsotso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Batsayakarolo • Tiriso ya puo • Sebopego/Kagego • Tiragatso ya tiro <p>Dikgato tsa go buisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Golaganya • Araba dipotso • Lekola o be o tlhalose • Sosobanya • Boitlhamedi • Tlhatlhoba <p>Sala dikgato tsa go buisa morago:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (Itsise setlhangwa) • Ka nako ya puiso (Diponagalo) • Morago ga puiso (Araba dipotso, tshwantshanya, bapisa, tlhatlhoba) <p>Go Buisa/ lebelela tekatlhaloganyo ya puiso/ setlhangwaponno (dikerafo/ dithalo/ ya metla/phae tšhate phousetara ya tshedimosetso ya dithalo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Okola, le go tlodisa matlho • Dira phopholetso 	<p>Setlhangwa se seleele sa tirisano: go kwala kitsiso, lenaanetema le metsotso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditlhokego tsa kagego, Setaele • Babuisi/baamogedi ba ba totilweng, maitlhomo le bokaelo • Tlhopho ya mafoko le dipopego tsa puo <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlotlha diphoso le go tlhagisa 	<p>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng</p> <p>Dira ka mafoko: Mainagotlhe, maemedi-mabotsi, lesupi, marui</p> <p>Dira ka dipolelo: Dipaka: isago, tsewedi, puosebui, /le tse di nang le tlotlhetso, thuanysediri, polelo e e khutshwafaditsweng, dipotso tse di sa tlhokeng dikarabo</p> <p>Bokao jwa mafoko: Maina le madiri-matswa Malatodi, bokao jo bo tlhamaletseng, jwa botshwantshi, jwa tiriso</p> <p>Matshwao a puiso: Matshwao a nopolo (ditsejwana), letshwao la potso, phegelo, lenalana, khutlo, phegelwana, khutlokhutlo, ditlhakakgolo</p> <p>Tlotlofoko mo tirisong</p> <p>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng</p>

KGWEDITHARO 4				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
		<ul style="list-style-type: none"> • Ipopele bokao • Ipopele setshwantsho • Amanya setlhangwa le botshelo • Araba dipotso • Lekola le go tlhalosa mareo • Batla bokao jwa mafoko a a bofitlha bokao • Neela bokhutlo/tshwetso ya gago 		
<p>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 7 TIRO YA MOLOMO: (Maduo 20)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhagiso ya porojeke ka molomo <p>(Simolola go lekanyetsa tiro e, mo kgweditharo 3 mme e wediwe mo kgweditharo 4 go netefatsa fa barutwana ba lekanyeditswe botlhe.</p>				
5-6	<p>Ditogamaano tsa Go Reetsa le Go Bua Ngangisano / Dipuisano tsa makgotlana: Buisana ka tiriso maranyane/emeili/ bukatsatsi/ dipampitshana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo le melawana • Ipaakanyo, patlisiso, go rulaganya le go tlhagisa • Sosobanyo (ka molomo) <p>Puisetso-godimo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiriso ya segalo le lebelo • Go ela matshwao a puiso tlhoko gore bokao bo se fapoge • Tiriso ya puo ya mmele le matsogo sentle 	<p>Setlhangwa sa tirisano: Buisa setlhangwa sa tirisano emeili/bukatsatsi/pampitshana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebopego/kagego • Tiriso ya puo • Baamogedi ba ba totilweng <p>Dikgato tsa go buisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Golaganya • Araba dipotso • Lekola o be o tlhalose • Sosobanya • Boitlhamedi • Tlhatlhoba <p>Sala dikgato tsa go buisa morago:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (Itsise setlhangwa) • Ka nako ya puiso (Diponagalo) • Morago ga puiso (Araba dipotso, tshwantshanya, bapisa, tlhatlhoba) 	<p>Ditlhangwa tsa tirisano tse ditelele/ dikhutshwane jaaka: emeili/ bukatsatsi pampitshana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditlhokego tsa kagego, setaele • Babuisi/baamogedi ba ba totilweng maitlhomo le bokaelo • Tlhopho ya mafoko le dipopego tsa polelo <p>Kwala le go tlhagisa nngwe fela ya ditlhangwa tse di fa godimo</p> <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro • Go kwala ditlhangwa tsa nthla • Go boeletsa • Go tseleganya • Go thotlha diphoso le go tlhagisa 	<p>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng</p> <p>Dira ka mafoko: Maemedi, mabotsi, masupi, mainagoboka, mafeledi, matlhalosi, ditlhogo, dikutu le megatlana</p> <p>Dira ka polelo: Pakatlang-tsweledi, puo sebui le puopegelo, dipotso le tse di gwetlhang, letiro, dithuanyi tsa sediri, dipolelwana tse di khutshwafaditsweng, potso e e sa batleng karabo</p> <p>Bokao jwa mafoko: Makaegelagongwe le malatodi, bokao jo bo tlhamaletseng le jwa puo ya botshwantshi, bokaelo</p>

KGWEDITHARO 4				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
		<p>Tekathaloganyo ya puiso</p> <p>Go kwala tshosobanyo</p> <p>Sala dikgato tsa go kwala fa o kwala tshosobanyo: Totisa mogopolo mo go tse di latelang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebopego • Tiriso ya puo • Kagego <p>Ditogamaano tsa go Buisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Okola, le go tlodisa matlho • Dira phopholetso • Ipopete bokao • Ipopete setshwantsho • Amanyana setlhangwa le botshelo • Araba dipotso • Lekola le go tthalosa mareo • Batla bokao jwa mafoko a a bofitlha bokao • Neela bokhutlo/tshwetso ya gago 		
7	<p>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 9: GO KWALA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go kwala Setlhangwa sa tirasano: (tse 2 tse dikhutshwane kgotsa se le 1 se seleele) (Maduo10) – Se kwalwa pele ga Teko e e Lekanyediwang kwa sekolong 			

KGWEDITHARO 4				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
7-8	<p>Poeletso le go baakanyetsa ditlathlho</p> <p>Go bua:</p> <ul style="list-style-type: none"> Puo e e ipaakanyeditsweng/ dipotsotherisano/ motlotlo Puo e e sa ipaakanyediwang <p>Go reetsa</p> <ul style="list-style-type: none"> Tekathaloganyo ya theetso 	<p>Poeletso le go baakanyetsa Ditlathlho</p> <p>Puiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Puiso e e ipaakanyeditsweng Tekathaloganyo ya puiso Setlhangwa- pono ✓ Khathunu/dikgemetšana tsa khomiki ✓ -Papatso ✓ -Dikerafo ✓ -Tshosobanyo ✓ Dikwalo: ✓ -Padil/kgangkhutshwe/kinane ✓ -Terama ✓ -Poko 	<p>Poeletso le go baakanyetsa Ditlathlho</p> <p>Go kwala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditlhangwa tsa tirisano 	<p>Dira ka mafoko: Mainagoboka, leitiri, kutu/modi</p> <p>Dira ka polelo: Dipolelonolo, tswako, pate, dipolelwana, letiro, dithuanyi, dipotso, tumelo le kganetso</p> <p>Bokao jwa mafoko: Makaelagongwe, malatodi, bokao jo bo thamaletseng le jwa botshwantshi</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto</p>
9-10	<p>TLHATHHOBO YA BOFELO JWA NGWAGA</p> <p>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 10: PAMPIRI 2</p> <p>TSIBOGELO YA DITLHANGWA (MADUO 60)</p> <ul style="list-style-type: none"> Potso 1: Setlhangwa sa puiso / setlhangwa se se sa buisiweng (Maduo 20) Potso 2: Setlhangwaponono (Maduo 10) Potso 3: Tshosobanyo (Maduo 10) Potso 4: Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso (Maduo 20) 			

DITIRWANA TSA TEKANYETSO E E SA TLHOMAMANG (Tekanyetso ya go ithuta ke dikgato tse di tswelelang)			
Ditirwana tsa Go Reetsa le Go Bua <ul style="list-style-type: none"> Mefuta e e farologaneng ya ditirwana tsa go reetsa le go bua 	Ditirwana tsa Go Buisa le Go Lebelela <ul style="list-style-type: none"> Dikgato tsa go buisa Ditirwana tsa Puisetsogodimo Ditirwana tsa Tekatthaloganyo ya Puiso Ditirwana tsa Dikwalo tse di ikaegileng ka dikwalo di le tharo tse di tlhaotsweng mo semesetareng 	Ditirwana tsa Go kwala le Go Tlhagisa <ul style="list-style-type: none"> Dikgato tsa go kwala Go kwala ditemana Ditlhangwa tsa tirisano Tlhamo Boitlhamedi ka go kwala 	Ditirwana tsa Dipopego Tsa Puo le Melawana ya Tiriso <p>Mefuta e e farologaneng ya Dipopego tsa Puo le Melawana ya Tiriso</p>

MOPHATO 7 SETSWANA PUO YA GAE TSHOSOBANYO YA DITIRO TSA TEKANYETSO E E TLHOMAMENG: KGWEDITHARO 4

TLHATLHOBO YA BOFELO JWA NGWAGA TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 7: TIRO YA MOLOMO (PAMPIRI 1) <ul style="list-style-type: none"> Puisetso-godimo (Maduo 20) <p>Morutabana o simolola dikgato tsothle ka kgweditharo 3 go netefatsa fa barutwana botlhe ba lekanyeditswe mo bokhutlong jwa kgweditharo 4</p>	TLHATLHOBO YA BOFELO JWA NGWAGA TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 9: GO KWALA (PAMPIRI 3) <ul style="list-style-type: none"> Setlhangwa sa tirisano: (tse 2 tse dikhutshwane kgotsa se le 1 se seleele: Maduo 10) <p>Se kwalwa pele ga Tlhatlho bo ya Bofelo jwa Ngwaga kwa sekolong.</p>	TLHATLHOBO YA BOFELO JWA NGWAGA TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 10: (PAMPIRI 2) TSIBOGELO YA DITLHANGWA (MADUO 60) <ul style="list-style-type: none"> Potso 1: Setlhangwa se se buisiwang/ se se sa buisiweng (Maduo 20) Potso 2: Setlhangwa-pono (Maduo 10) Potso 3: Tsosobanyo (Maduo 10) Potso 4: Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso (Maduo 20)
--	--	--

DITIRO TSA TEKANYETSO E E TLHOMAMENG

MO GARE GA NGWAGA	MO BOFELONG JWA NGWAGA	
TEKANYETSO KWA SEKOLONG (SBA)	TLHATLHOBO YA BOFELO JWA NGWAGA	
Ditirwana di le 7 tsa Tekanyetso e e tlhomameng <ul style="list-style-type: none"> Tiro ya molomo e 1(Puisetso-godimo go ralala semesetara 1) Ditirwana tsa go kwala tse 3 Tirwana ya go tsibogela setlhangwa e 1 Teko ya Seetebosigo e e lekanyediwang kwa sekolong e le 1 Tirwana ya Dikwalo e le 1 	GO KWALWA GA DITLHATLHOBO <p>Pampiri 2: Tsibogelo ya ditlhangwa</p> <p>Pampiri 3: Go kwala ditlhangwa tsa tirisano</p>	DITIRWANA TSA TIRO YA MOLOMO <p>Pampiri 1: Tlhagiso ya Porojeke ka molomo (Semesetara 2)</p>